

Broj: 01/2-1055/1
Datum: 30.06.2025

USLOVI PRIHVATLJIVOSTI KRAJNJIH KORISNIKA I PRAVILA ZA DODJELU POMOĆI MALE VRIJEDNOSTI U OKVIRU MONTEDIH PROGRAMA

Ovaj dokument definiše uslove prihvatljivosti krajnjih korisnika za korišćenje usluga u okviru MontEDIH programa, kao i pravila za dodjelu pomoći male vrijednosti u slučaju kada korisnici obavljaju privrednu djelatnost.

Usluge MontEDIH konzorcijuma se pružaju na osnovu Ugovora sa Evropskom komisijom (Grant Agreement no. 101191463 i njegovog amandmana AMD-101191463-3) u okviru projekta „Digital innovation hub for supporting the digital transformation of Montenegrin companies and the public sector – MontEDIH“, kao i na osnovu Ugovora o sufinansiranju programa MontEDIH koji je zaključen između Univerziteta Crne Gore, Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstva javne uprave. U skladu sa navedenim dokumentima, usluge MontEDIH-a finansiraju se kombinovano iz sredstava Evropske komisije, budžetskih sredstava nadležnih ministarstava i sredstava koje obezbjeđuju članovi konzorcijuma. Cijene usluga MontEDIH-a su besplatne za krajnje korisnike.

USLOVI PRIHVATLJIVOSTI KRAJNJIH KORISNIKA

Prihvatljivi korisnici usluga MontEDIH-a su:

- Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP),
- Javna tijela i subjekti javnog sektora koji ne obavljaju privrednu djelatnost.

Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)

Da bi moglo koristiti usluge EDIH-a, preduzeće mora biti upisano u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore, imati sjedište na teritoriji Crne Gore i biti u skladu sa definicijom MMSP iz Priloga I Uredbe GBER¹. Prema toj definiciji MMSP su privredni subjekti koja spadaju u jednu od sljedeće tri kategorije:

Kategorija preduzeća	Broj radnika	Ukupan prihod	ili	Ukupna aktiva
Srednja preduzeća	< 250	≤ € 50 miliona		≤ € 43 miliona
Mala preduzeća	< 50	≤ € 10 miliona		≤ € 10 miliona
Mikro preduzeća	< 10	≤ € 2 miliona		≤ € 2 miliona

Prethodna tabela primjenjuje se direktno na nezavisna preduzeća. Ako se preduzeće klasifikuje kao partnersko ili povezano, njegova kategorija se utvrđuje na osnovu podataka tog preduzeća i podataka partnerskih i/ili povezanih preduzeća. Broj zaposlenih, prihod i aktiva obračunavaju se u skladu sa Prilogom I Uredbe GBER, koji sadrži odgovarajuće definicije i metodologiju.

U slučaju kada su krajnji korisnici MMSP, iznos sufinansiranja troškova usluga obezbijeđen iz sredstava Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstva javne uprave smatraće se državnom pomoći male

¹ https://azzk.me/wp-content/uploads/2022/11/Prilog_7A.pdf strana 70.

vrijednosti (*de minimis*)². Ukupan iznos ove vrste pomoći koji jedno preduzeće može da primi iz svih izvora u bilo kom trogodišnjem fiskalnom periodu ne smije preći 300.000 EUR. Radi provjere ispunjenosti ovog ograničenja, korisnici podnose odgovarajući obrazac o korišćenju *de minimis* pomoći, dok se ispunjenost ostalih uslova prihvatljivosti potvrđuje zasebnom izjavom. Više informacija o načinu dodjele i evidentiranja *de minimis* pomoći, uslovima za njeno odobravanje, kao i o djelatnostima koje su izuzete od ove vrste pomoći, dostupno je u dijelu *Pravila za dodjelu pomoći male vrijednosti (de minimis)*.

Javna tijela i subjekti javnog sektora

Javna tijela i subjekti javnog sektora mogu koristiti usluge MontEDIH-a pod uslovom da ne obavljaju privrednu djelatnost. Ukoliko takvi subjekti povremeno obavljaju i ekonomske aktivnosti, usluge MontEDIH-a mogu koristiti samo u vezi sa svojim neekonomskim djelatnostima. U takvim slučajevima, podnosilac prijave je dužan da na jasan i provjerljiv način obezbijedi razgraničenje ekonomskih i neekonomskih aktivnosti, kako bi se moglo utvrditi da su usluge MontEDIH-a korišćene isključivo za neekonomske svrhe.

Na javna tijela i subjekte javnog sektora ne primjenjuju se pravila o državnoj pomoći.

PRAVILA ZA DODJELU POMOĆI MALE VRIJEDNOSTI (DE MINIMIS)

Pomoć male vrijednosti u okviru MontEDIH programa (u daljem tekstu Programa) dodjeljuje se u skladu sa pravilima za dodjelu pomoći male vrijednosti iz Uredbe Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. decembra 2023. godine o primjeni članova 107. i 108. *Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na de minimis pomoć*³ (u daljem tekstu: *de minimis* Uredba), koja se u Crnoj Gori primjenjuje shodno Pravilniku o listi pravila o državnoj pomoći – prilog 7⁴.

Gornja granica pomoći male vrijednosti koja se može dodijeliti jednom privrednom društvu, odnosno mikro, malim i srednjim preduzećima u sklopu ovog Programa, u skladu sa članom 3 stavom 2 *de minimis* Uredbe ne smije preći 300.000,00 EUR tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine.

Navedena gornja granica od 300.000,00 EUR se primjenjuje po jednom privrednom društvu (preduzeću), bez obzira na oblik *de minimis* pomoći ili na cilj koji se namjerava postići, kao i nezavisno od toga finansira li se pomoć koja se dodjeljuje u potpunosti ili djelimično iz sredstava koja su porijeklom iz Evropske unije ili iz Crne Gore.

Za potrebe gornje granice iz člana 3 stav 2 *de minimis* Uredbe, pomoć se izražava kao bespovratna novčana sredstva. U kontekstu MontEDIH-a, iznos koji se smatra ekvivalentom ove pomoći predstavlja dio tržišne vrijednosti usluga pruženih korisnicima bez naknade, a koji se sufinansira iz nacionalnih sredstava.

De minimis pomoć ne može biti dodijeljena ako bi njenom dodjelom bio premašen propisani maksimalni iznos koji korisnik može primiti u skladu sa pravilima o pomoći male vrijednosti.

Pomoć male vrijednosti (*de minimis* pomoć) iz ovog Programa smatra se dodijeljenom na dan donošenja odluke o dodjeli pomoći od strane Davaoca pomoći, nezavisno od datuma početka realizacije usluga.

Pomoć male vrijednosti u okviru ovog Programa dodjeljuje se u skladu sa članom 2 stavom 2 *de minimis* Uredbe, prema kojem se svi subjekti koje direktno ili indirektno kontroliše isti entitet, na pravnoj ili *de facto* osnovi, smatraju jednim privrednim subjektom.

Pojam „jedno privredno društvo“ obuhvata sva preduzeća koja su međusobno povezana na najmanje jedan od sljedećih načina:

² <https://azzk.me/wp-content/uploads/2024/03/Ministarstvo-prosvjete-nauke-i-inovacija-Digitalna-Evropa-15.03.2024-1.pdf>

³ Sl. list 2023/2831, 15.12.2023

⁴ Sl. list CG br. 35/14, 2d/15, 38/15, 20/16, 33/2020, 38/2020, 53/2020, 98/2020, 130/2020, 44/2021, 107/2021, 131/2021, 15/2022, 52/2022, 34/2023, 57/2023, 115/2023 i 26/2024.



- a) jedno preduzeće ima većinu glasačkih prava akcionara ili članova u drugom preduzeću;
- b) jedno preduzeće ima pravo da imenuje ili razriješi većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog organa drugog preduzeća;
- c) jedno preduzeće ima pravo da vrši dominantan uticaj nad drugim preduzećem na osnovu ugovora zaključenog sa tim preduzećem ili u skladu sa odredbama njegovog osnivačkog akta ili statuta;
- d) jedno preduzeće koje je akcionar ili član u drugom preduzeću, samostalno kontroliše, u skladu sa sporazumom sa ostalim akcionarima ili članovima tog preduzeća, većinu prava glasa akcionara ili članova u tom preduzeću.

Preduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa (a–d) preko jednog ili više drugih preduzeća takođe se smatraju jednim privrednim društvom.

Podnosilac prijave je dužan da dostavi Izjavu o svim preduzećima sa kojima je povezan prema definiciji jednog privrednog društva.

Izuzete djelatnosti i proizvodi

Pomoć male vrijednosti u okviru ovog Programa ne može se dodijeliti :

- a) preduzećima koja se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva i akvakulture;
- b) preduzećima koja se bave preradom i prometom proizvoda ribarstva i akvakulture, gdje je iznos pomoći utvrđen na osnovu cijene ili količine proizvoda kupljenih ili stavljenih na tržište;
- c) preduzećima koja se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda;
- d) preduzećima koja se bave preradom i prometom poljoprivrednih proizvoda, u jednom od sljedećih slučajeva:
 - (i) ako se iznos pomoći utvrđuje na osnovu cijene ili količine takvih proizvoda koji se kupuju od primarnih proizvođača ili plasiraju na tržište od strane zainteresovanih privrednih društava;
 - (ii) ako je pomoć uslovljena obavezom da se djelimično ili u potpunosti prenese na primarne proizvođače;
- e) za djelatnosti usmjerene ka izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno pomoći koje su direktno povezane sa izvezenim količinama, sa uspostavljanjem i funkcionisanjem distributivne mreže ili sa drugim tekućim troškovima povezanim sa izvoznom djelatnošću;
- f) ako je pomoć uslovljena upotrebom domaćih dobara i usluga umjesto uvoznih dobara i usluga.

Ako privredno društvo, pored djelatnosti navedenih u tačkama a) do d), obavlja i druge djelatnosti koje nijesu izuzete iz primjene *de minimis* Uredbe, pomoć male vrijednosti može se dodijeliti samo za te prihvatljive djelatnosti, pod uslovom da se jasno obezbijedi da isključene djelatnosti ne ostvaruju nikakvu korist od dodijeljene pomoći. To se može postići, na primjer, razdvajanjem djelatnosti ili vođenjem odvojenog računovodstva.

Posebna pravila u slučaju spajanja ili podjele preduzeća

U slučaju spajanja ili preuzimanja preduzeća, u skladu sa članom 3 stavom 8 *de minimis* Uredbe, prilikom utvrđivanja da li nova pomoć male vrijednosti prelazi propisanu gornju granicu, uzimaju se u obzir sve ranije dodijeljene pomoći male vrijednosti bilo kojem od privrednih društava koja učestvuju u postupku spajanja ili preuzimanja. Pomoći male vrijednosti koje su zakonito dodijeljene prije spajanja ili preuzimanja i dalje su u skladu sa zakonom.

Ako se jedno privredno društvo podijeli na dva ili više zasebnih privrednih društava, *de minimis* pomoć dodijeljena prije te podjele, dodjeljuje se privrednom društvu koje je od nje ostvarilo korist, što je načelno ono privredno društvo koje je preuzelo djelatnosti za koje je korišćena pomoć male vrijednosti. Ako takva raspodjela

nije moguća, pomoć male vrijednosti raspoređuje se srazmjerno, na osnovu knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih privrednih društava na datum stupanja na snagu podjele.

Kumulacija državne pomoći

Pomoć male vrijednosti koja se dodjeljuje u sklopu ovog Programa može se kumulirati sa *de minimis* pomoći dodijeljenom za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa do gornje granice utvrđene u Uredbi Komisije (EU) br. 2023/2832 o primjeni člana 107. i 108 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na *de minimis* pomoći koje se dodjeljuju privrednim društvima koja pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa⁵.

Pomoć male vrijednosti koja se dodjeljuje u okviru ovog Programa ne može se kumulirati sa državnom pomoći za iste opravdane troškove, ako bi takva kumulacija prelazila najviši primjenjivi intenzitet ili iznos pomoći koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen uredbom o grupnom izuzeću, odnosno odlukom Agencije za zaštitu konkurencije. Pomoć male vrijednosti koja nije dodijeljena za određene opravdane troškove ili se njima ne može pripisati, može se kumulirati sa drugom državnom pomoći u skladu sa uredbom o grupnom izuzeću ili odlukom Agencije za zaštitu konkurencije.

Kontrola i monitoring pomoći male vrijednosti

Podnosilac prijave prilikom prijave na Javni poziv za korišćenje usluga MonteDIH-a podnosi Izjavu za pomoći male vrijednosti koja sadrži informacije o svim *de minimis* pomoćima koje je primio u Crnoj Gori od bilo kojeg nadležnog organa u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine.

Davalac državne pomoći može dodijeliti novu pomoć male vrijednosti u skladu sa *de minimis* Uredbom samo ako prethodno utvrdi da takva pomoć neće dovesti do prekoračenja gornje granice iz člana 3 stav 2 *de minimis* Uredbe, kao i da su ispunjeni svi uslovi predviđeni ovim Programom i samom Uredbom za dodjelu pomoći.

Davalac državne pomoći će, prije dodjele pomoći male vrijednosti u okviru ovog Programa, u pisanoj ili elektronskoj formi obavijestiti podnosioca prijave o predviđenom iznosu pomoći izraženom u bruto novčanoj vrijednosti (bruto ekvivalent pruženih usluga), kao i o tome da se pomoć dodjeljuje u skladu sa Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. decembra 2023. o primjeni članova 107. i 108. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na pomoć male vrijednosti.

Davalac državne pomoći vodi evidenciju i prikuplja sve relevantne informacije u vezi sa dodijeljenim pomoćima male vrijednosti u okviru ovog Programa, kao i o ispunjenosti svih uslova propisanih *de minimis* Uredbom. Evidencija o dodijeljenoj pomoći čuva se 10 fiskalnih godina od datuma dodjele posljednje pojedinačne pomoći iz ovog Programa.

Davalac državne pomoći će, na pisani zahtjev, u roku od 20 radnih dana ili u dužem roku navedenom u tom zahtjevu, dostaviti Agenciji za zaštitu konkurencije sve informacije koje ta Agencija smatra potrebnim za ocjenu usklađenosti sa *de minimis* Uredbom, a naročito podatke o ukupnom iznosu pomoći male vrijednosti koju je bilo koje privredno društvo primilo u skladu sa *de minimis* Uredbom ili drugim propisima o *de minimis* pomoći.



Dekan

Prof. dr Budimir Lutovac

⁵ SL L, 2023/2832, 15.12.2023., str. 10.